

16 коп.

Якутскай 1972

Иннокентий
Эртюков

**ТАЙБА
СЭМЭНИН
СЭҮЭНЭ**



ИННОКЕНТИЙ
ЭРТЮКОВ




Тайба
Сэмэнин
сэхэнэ

Кыра уонна орто саастаах
оболорго

Саха сирийнээр - Китигэ издательства
Якутскай * 1972

6949



ТАЙБА СЭМЭНИН СЭҮЭНЭ

(Үс дыкти туһунан номох)

Саага дыыл үүнэр түүнүгээр,
Сырдык, сылаас үүтээшигээр

Билэр үрэхпит Кэнкэмэ.
Биллэр сэхэньиит Сэмэнэ

Үгүс хонох дьоннордоох
Үөрз-көтө олорбуттаах.

Үраах-чугас бөхүөлэктэр
Үалларыттан кэлбittэр

Сайын кинилний оттоспут,
Тайбатын, тыатын манааспүт

Бэркэ таптыыр оболоро —
Бэйэтин ылгым дьонноро.

Обонньор симии охобо
Умайан күлүмнээн бөбө.

Оинно тус-тусла күөстэргэ
Улахаттарга, кыраларга

Анаммыт астар буналлар,
Алла-балла оргуйаллар.

Обонньор күөхүн таһаарда,
Остуулга абалан уурда.

Остуоруйаны, сэхени,
Олонхону да кэпсэли

Олус таттаран иһиллниир
Обо остуулга кэkkэлниир.

Ахаан бараглар көбүнэ,
Ким эт сии, ким минн иһэ.

Ахааталлар да кинилэр
Остуоруйаны кэтииллэр.

Саха аһаан бардаына
Сангарбат диниллэр дабаны,

Бүгүн ураты күн диэвиг—
Остуолга сэхэн элбэгни!

Тайба Сэмэнин сэхэнэз
Табылына, тобулунна.

«Оболоор»,— динир обонньордоғс
Уонна остуол тула көрө,—

Билэгит дуо, тыа тинттэрэ
Мингинний кэпсэппиттэрэ.

Мастар үөрүүттэн ыллыллар,
Арыт, ыалдьяннаар, ытыллар.

Ону мин өрүү истэбин,
Кинилэрдинн кэпсэтэбин.

Оттон эдэр титириктэр —
Уран-талба үнкүүхүттэр.

Хайалар миэхэ кэпсииллэр:
Хайдах тапллыбат дынтиллэр

Хайаларга буолалларын,
Ханиа көмүс, таас баалларын...

Оболоро сэнээрэллэр;
Обонньору иниллииллэр.

— Оболоор,— динир обонньордоро
Уонна остуол тула көрө,—

Чэ, бэйи, ити турунан
Хойут, анааммыт турунан,

Биһирэмнээн кэпсэтиэхпит,
Билэн-көрөн иниэхпит.

Ол аата тугуй, кимминий?
Мин барытын истэбиний?

Мин ац хаата буолбатахын,
Кин тэнгинэн киһибин.

Айылданы алыс таптыбын,
Онон билэн кэпсэтэбин.

Быйыл Кэнкэмэ сиһигэр
Сырыттым «Тайба ыныаџар»

Билэгнэйт, «Тайба ыныаџын»
Тугун, ханныгын, хайдаын?

«Тайба ыныаџа» тэриллэр
Кыраха түһэр кэмигэр.

Кыныны кыллар, кетердер
Көрсүөхтэрин иниигэр.—

Оболор аһын-аһыллар
Обонньору иниллииллэр.—

Арай үрэбим хайатын,
Били саамай улаханын.

Дабайан тахсан бараммын,
Одуулаан, көрөн турабын.

Ол турдахпына, дојоттоор,
Ырыых-ыраах үрүйэ баар.

Ол үрүйэ сабатыгар,
Уга, хангас хайатыгар.

Туох эрэ кыллар мусталлар,
Сапсыналлар, ыстаналлар.

Бээрэ, бу туох баҕайыный,
Туох дынтини көрөбүүй?

Туох буоллаҕай, тобо манык,
Үгүстүк, алыс өлгөмнүк,

Көтөр, сүүрэр муһуннаҕай,
Туох күнэ бүгүн буоллаҕай?—

Диэммин мин санын-саныбын
Араарбакка одуулуубун.

Чахчы кыллар бынылаахтар,
Бааллар көтөр кынаттаахтар.

Тутан испит тайах маснын,
Омуммар, киэр быраҕабын.

Итиэнин хайаттан түһэн,
Ол диэки баaran иһэн,

Былсыр энэм кэпсээбитин —
«Тайга ыныаң» диебитин

Өйдөөн кэлэн, үрүйэвэ
Баран истим, кото-мөвө.

Энэм этэрэ. «Тыатааңы
Эриэккэс, дынкти «ыныаңы»

Дынгнээх тайга дьондо эрэ
Дьоллоругар көрөллөрө».

Ону санааммын буолуова —
Хамсаата унгуух-унгуобум.

Үерүүбүттэн дуу дьоллуттан
Үлүүйэн, ахтан-бохтон,

Бастаан өйдөөн көрбөккөлөр,
Баҗар, киммин билбэккэлөр,

Куотуохтара диең сэрэнэн,
Күттабакка бэлэмнэнэн,

Үрүйэвэ чугааатым,
Үрдүк, ойдом, толуу хатын

Таһыгар кэлэн тохтоотум,
Холкууйан одуулаатым.

Үрүйэ икки силээнин,
Толору тыа кыллын гиенни

Бастыгнара бука бары
Кэлбүттэр тобус-толору:

Арбааар иһиээ илик
Аһам эхэ — тыс үтүлүк,

Саталынан булан аһааччы —
Санылыкаан нылбаарыкы,

Бөрүүтэ суюх сурхтаах
Бөрө да қэлбнт бадахтаах.

Куула диехи ыаржаларга
Куобахтар, қэлбнт кылларга

Тугу эрэ кэнсии-кэнсииллэр,
Туора-маары ойуолууллар.

Төнүргэстэр аайы тингиэр
Төбелөрө чэрэгнииллэр.

Оттомо суюх собус туттан.
Улахан силицкэ сыйтан,

Солондо, дъээбэ миугутаан,
Соруян лааскайы күттаан,

Кып-кынжал кутуругунан
Оониуур, өрүтэ охсунан.

Дүлүнгнэргэ чыс-күүдээхтэр
Олорбуттар, эрэйдээхтэр.

Таныыларын тартагната,
Тангара талба табата

Субу ыстаных айылаах
Тураг. Тиэтэйэр бынылаах.

Арай адъаңын холкуук,
Тугу да билбэтэх курдук,

Туттар тайга баылыга —
Кэнкэмэ сиини тайаңа.

Сиэлиэх айылаах туртастар
Сэгэнхэн аххан тураллар.

Мэйнилэрэ биллибүттэр,
Бэдэрдэр эмиэ қэлбүттэр.

Көтөр аймаңа абынаах
(Күхүн ырааттаба хайа).

Утары мары-малабар
Олорор хаххан обонньор,

Түүнүн заанья утуйбакка,
Утуктуур бокуой булбакка.

Улахан тиит чыпчаалыгар
Хонөөр, наңаа чынабар.

Улардардын куртуйхаттар
Уопсайынан олорбуттар.

Ол аннынан мутуктарга,
Сорохторо хатынгарга,

Мэжчиргэлэр, кукаакылар,
Чооруостар, курупааскылар.

Бокойу булбат чычаахтар
Мустубуттар—чычып-чаалтар.

Киргиллэр, кэки-букулар
Кэkkэлэхэн кэбислилтэр,

Бары манна дойдулаахтар,
Мустаниар олороохтууллар.

Арай тоёо эрэ манна
Суор тойооску суюх буолла.

(Уоруябы, баҕайны
Ыңырбатылар да иин).

Куобахтары күттүү сыйна,
Куруги тыаттан куоталана.

Моду атахтар кэллилэр.
Олорунан кэбистилэр.

Мин өрүү сангарбакка,
Хатынгыттан да быкпакка

Кыллары кытта кыыл буола,
(Онпук эбзэт тайба уола)

Им-иным иһилләэн олордум,
Туох буоларын кэтээн көрдүм.

Кыллар миэхэ қынамматтар,
Көреллөр да — куттамматтар.

Тоёо да куттанаахтарай,
Туох иин сәрениэхтэрэй?..

Мин — добордоро буоллавым,
Өрүү бииргэ сырыйтабым.

Кыһыны көрсө быһылаах,
Кыллар алыс қыналбалаах,

Бу күһүгнү түмсүүлэрин
Саха дын сиэрдэринэн мин

«Тайба-тыа ыһыза» динэммин,
Бына паттааммын этебин.

Дьоннор курдук манна кыллар
Дьонун кымыс испэтилэр.

Онтон ким туох дъюбурунан,
Оонньооботулар сорунан.

«Иһыахтара» дин муннъахха
Маарынныры эбит дуу динххэ.

Күһүн айы кыллар манык
Мусталлар үһү сүналлык.

Ол мустан сыл устаягар
Туох буолбутун, суйлатыгар,

Дыаһалы да ылбаталлар.
Дыаныһаннаар кэпсэтэллэр.

Быйылгы түмсүүнү аста
(Кини өрүүтүн куолуга)

Көрүнгүнэн модыулара —
Эңэкээн оболньордоро.

Олонньор кингни туһунан —
Бэйэтэ сэһэн, туһунан.

Көрдэххө ўүнүн иини,
Көхсө быккаа дин кэбиһинг.

Кырдъабас, баадъаллан туран,
Кыратык хансыа сангатынан,

Икки, үс тылы сангарда,
Ытырдан төбута барда.

Онтон тингиэр күлүстүлэр,
Олонньору кынныны сыйтылар.

Олонньор арый тардынна,
Оргуян иһэн тутунина.

Кэбис күлэр табыллыбат,
Тымныйбатах, ытырдыбат.

Эһэ кэпсээнин салбаата
(Баппабайын туппалатаа)

— Кэнкэмэттэн тахсан иһэн,
Ыы муннубунаан, ингиз,

Тимир дүлүнг сытарыттан
Тинийэн кэтиллэн, ааныттан,

Дүлүнтэн ингибэт бэйэм
Төбөбүнэн баран иһэн,—

Дьолго, чоруун төнүргэстэн
Тутуhamмын, өрүүнэн,

Сээж-сээжбии өлөрбөккө,
Сээберэбии алдьапшакка,

Баччаба тинийэн кэллэбим,
Бар-дьоммун көрдөбүм.

Ол дүлүнг,— дизи көөрүнээтэ
(Обонньор уолуйбут этэ)—

Эчи, дъэ, уүнүнккатын,
Төрдүн, төбөтүн булбатым.

— Обонньорбут бүтэх сыспыт,
Ол эмий тух дүлүнг сахпыт,

Уйаара-кэйээрэ суюхтук,
Ууруллубутай уүнүнук?..

Үйыттарды туттан-хантан,
Сангардылар онтон-мантан.

Онуоха күлүүк кукаакы
Күлбэккэ, ыала-иэтээги

Таныгар кэлэн олордо,
Таба бынаарыы онгордо:

«Дүлүнг буолбатах, уүн-уүнүн
Тимир турба быйыл күүн,

Кэбээйн сирин дижкиттэн,
Кэлэн ааспыта, хотуттан.

Таас Тумустан Якутскойга,
Турба устунан, бу сылта

Уот кэлбитэ, ол чахчытын
Көрбүтүм бэйэм барытын.

«Хатын үрэх» сайлыгын,
Хайа, билэр инигит?

Ол таныгар турбаттан уот
Уүни түүн уүнүрбута, буот!

Уот динирин кытта, эхэкээн
Уүнүтүү сыста эбэтээ.

Эрэйдээбим сыына, оттон,
Эстэ куттанар ээ уоттан».

Бэри-бэкинхээн, сөрү-сөбөн,
Олордулар бары сөнөн.

— Ээ, эхэ газ турбатыттан
Ингиниэбэ, билбэтийтэн.—

Оюлор күлсэ түстүлэр,
Уонна сотору бүтүлэр.

— Иккис тылы кыннатаахтан
Эттэ, алыс ахтан-бохтон,

Өрүү урут харалбана
Өйдөнөөччү хаххан аба.

Улахамсыйан, атааны
Олдьу уураары, мутугун

Сыына үктээн, охто сыста,
Сохийан, дабданын тусээ.

Чобоо чооруос онтон күлэн
Чубугураан иһэн, билэн,

Субу-субу тумсун сотто,
Мутуктан мутукка кётте.

— Дөбөтгоор,— дизи дорулаата,
Уна, хангас малаигнаата,—

Мин быйыл ыраах сырьттым,
Онио сылдьаммын ийниттим:

«Киин, дъэ, дынктини айбыт —
Бүлүү уутуттан уот ылбыт»...

Онуоха туран сорохтор:
«Хаххан түгү-түгү ахтар?

Ууттан уоту хайдах киин
Уматыабай, омун иин.

Уу уоту умуруоруохтаах,
Оион кэпсээмэ, кэбис таах».

Онуоха дуу, чобо чооруос
Чубугураан турда адьас.

Мэктинтигэр, ойуолаата,
Биэрэс тэбэ дьюоруолаата:

«— Чахчы, илэ бэйзбинэн
Көрбүтүм ээ, сирэйнинэн,

Хаххан обониор этэрни —
Дьониор айбыт дынктилэрни.

Улахан бынты түшнүүттарын,
Ууттан уоту ылбыттарын».

«Бүлүү Гэнни эттэхтэрэ»,—
Бынаарал биэрдэ ким эрэ.

Үнүс тылы үргүүк дэммит
Үүчээн ылар, дээ истэбт:

— Хатас адьас чугаңыгар,
Күөх булгуниых таңыгар,

Тураг улахыны-улахан
Сиэркилэ баһаама аххан.

Ол сиэркилэ киэн халлаантан
Күлүүг түһэрэн, онтон

Якутскайбыт дьониоругар
Ыраах Москвани көрдөрөр,

Тохтоон чугаңы туһүөхпүн,
Чүолкай сирийэн көрүөхпүн,—

Хатас ыалларын ыттара
Хабырбаһан барбыттара».

Эхэ кингинэй түстэ,
Ыттары кытта үөбустэ:

«Алыстыллар ыхтар дьяаттар,
Аанааччыны хаамтарбаттар,

Бэлэстэригэр түһэрэн
Бэбээрэллэр, бына үрэн.

Эхэкээн ити, ыт динни
«Ых» дини сангараар кини.

Онуоха тула ыарбаттан,
Куобахтар, ойуолаан тахсан,

Былдъана-былдъана сырсан,
Быный тылынан бырахсан,

Сиэркилэнни көрбүттэрин,
Сиэрэ суюхтук сөхпүттэрин,

Кэлэбэйдии кэпсээтилэр,
Кэлтэрэннин үктээтилэр.

Куобахтары ким дээ ама
Итэбэйбэт буолумуна,

Мунаара туруоба баарай?..
Буолбут дынктини анаара,

Ким кынаттарын хамната,
Ким кулгааын чөрбөгнөттө.

Куобахтар алыс эбиллэн,
Тэбилиннэр-тэбиллэн,

Үнкүүлүөх курдук тутганиар,
Умуөрүннэр турдулар.

Онтон, кыныран буолуоба,
Модь атак, кингин уобар,

Хаһтыы сына барынгаан,
Көтөн кэлэн дабдангаан,

Үрдүк тинкэ түһэн бараи,
Үөгү былаастаах сангараан:

«Дээ кырдык, дэээбэ динэтэбин
Киин көрсөр истибэтэбин.

Илии мыраантан инэммин,
Илэ бэйэм түбэнэммин.

«Орбита» аргыс аттынан
Ааспытый, алыс куттанан,

Эчи, күтүрүм харааын
Эрилингнэтэ көрдөбүн!

Кыната өрүү көстүбээт,
Сапсынара иниллибээт.

Ол да буоллар чабылбаныны
Кетөр эбит, чабылыгыны.

Хата, киникээн обургу
Айанын суола судургу...

Биңиги курдук, тыалары
Биләринэн онно эрэ

Талаана бара сатаабат,
Талмы көтөр кини эбит.

«Орбита» ол сиэркилэбэ,
Бука, бу мингин көрдөбө!»

— Этэллэр ээ энгин-энгини,
Иниллибэтэби, дыктини! —

Дин-дин Бөрө Саһыллыны
Сыталлар, күлсэ, иниллини.

Хата кинилэр, түүн тугу
Хабалларыттан ордугу

Быйылгы сыл устатыгар
Бынаарбатах сааттарыгар,

Дынноро көпсэтэллэри
Туй электээн күлэллэрии —

Мин аbara истэн турдум,
Арый кыраттан тутуннум.

Дъэ быйыл итинник сылдьан,
«Тайца тыа ыңыабар» кыттан,

Кыллар тугу көрбүттэрин,
Кистээннэр кэпсэппиттэрин,

Итинник истэн турабын,
Хор, мин оннук обонньорбун.

Бэкиниэх ини, оболоор,
Санталарын истибнитим баар...

Ыңыахтарын бүтүүтүгэр,
Үөмэс-свамас буолуутугар,

Били хатынным аттыгар
Эмискэ турал кэлбиишпэр,

Ким да өрүү кынамматы,
Кыратык да куттамматы.

Турбуттарын курдук турал,
Олорбут олорорунан,

Үөрүүлээх үтүө дыл диэннэр,
Үнкүүлүүрдүү туттунаанар,

Хоробуоттаан барбыттарыгар —
Книрдим түүлгэлэригэр.

Кыбыл саһыл, маҕан куобах,
Урдук тайах дыабах-дыабах,

Курулааскы — кукаакылдын,
Бочугурас — мэкчиргэлний,

Тинн — мааны кырынаастыны,
Чыс-куудээх — лааскай кыныныны,

Хара улар — хотунунуун,
Хаххан — куртыйах уолунуун

Сөп-сөптөрүн булсаннаар,
Ыбылыта ылсыннанаар,

Үнкүүлээннэр ходьоттулар,
Үөрэн-көтөн долгуттулар.

Кынаттарын сыйынын соһо,
Кыралар «чыны» дэһэ-дэһэ,

Үөрэ-дьүөрэ үктээтилэр,
Өре көтө оонньоотулар.

Ону көрөн эхэ аға
(Мингин ыңыран бадаға),

Лэппэгэр атахтарынан
Тэлсэнниир, бинир сиргэ турал.

Онуоха кырдъябаска мин
Урудуу ууннум илиибин.

Солондо уулаах отоннору,
Соруян өрө-тайгнары

Тамны-тамны сырбайнгаата,
Таксан-киирэн сылбыгнаата.

Сотору собус бүтэннэр,
Суол-суолларынан баравнаар,

Тарбаан эрдэхтэринэ,
Ким барыта истэриинэ,

Айхаллаатым, уруйдаатым:
«Дъоллоох буолун!»— дэтэлээтим.

Махтал дээбиттии туттаниэр,
Сүүрэннэр, сорох кетөннэр,

Тобус урүйэ төрдүгэр
Туртан ойуолуу турдулар.

Кэпсээн бүтэн эрдэбинэ
Ким эрэ: «Бээрэ, миэнэ...—

Дээбитни бүтэй сэрэйэн,
Дима балтыгар чуо-тнийэн,

Таңырдья сиэтэн таһаарда.
Олонньор салтны сагарда:

— Баҕар, бу түүн эмээ тыаҕа,
Урүйээ, харыйаҕа,

Утуйбакка кыллар мустан,
Олонхо, сэнэн онгостон,

Кэлсэтэллэрэ буолуова —
Дынкти дэлэй тыа ийэҕэ.

Эһэ кырдаҕас арбаҕар
Утуйа сытан, дъэ, баҕар,

Алдьапыт туутун айылан,
Балыктыра малыйан,

Күөлү эргийэ хаамарын
Көрөрө буолуу, абаран.

Оттон туртастар, үүчээннэр
Туох эрэ тыастан үргэннэр.

Үрдүк хайа очуоҥугар
Өрө хононон туранинэр

Күлүктэриттэн соһуйан,
Күлүмэхтик өрө ойон,

Туорахтанан эрдэхтэрэ,
Тунал тайбам сүүрүктэрэ.

Дөвотторбун — тыа кылларын,
Дойдум хонутун, тыаларын,

Утуйдахпына эрэ мин
Умнаан ыларбын билэбин.

Утуйдахпына даҕаны
Улахан дыиэбин — тайбани.

Түүлбэр түһээммин көрөбүн,
Туой күөххэ сылдьар буолабын.

Ол иһин мингин дьониорум,
Оబолорум, дөвотторум,

Тайба тыа Сәмәнэ диэннэр,
Таптааниар ааты биэрэннэр,

Күөх мутукча дэйбиирдээхпни,
Күөгэл лабаа тутуурдаахпни,

Толоон тиитэ дөбордоохпни,
Алаас хатыга атастаахпни.

Улуу алаас оботобун,
Кэгит тайба киһитэбин,

Киһи диэн оннук буолуохтаах,
Кэрэ дойдтуун таптыахтаах.

Оннообор дъэ олонхою
Улуу бухатыры буулана,

Айанаары туран анаан,
Сирин-дойдтуун аат-ааттаан,

Эймәнийэ ырыз ыллыыр,
Алаа дынэтин айхаллыыр.

Айылданы таптаабыттар,
Аба, ийэ онгостубуттар,

Добор, атас туттубуттар —
Советской дъониор оинуктар!

Ол угэспитин, ожолоруом,
Обо барыта толоруон,

Бээрабын мин — кырдаацкыт,
Ахтынан көрсөр атаскыт».

Кэнэбэйни өллөхпүнэ,
Кэлбэт буола бардахнына,

Эни улааттакхытына,
Бу диэки кэллэххитинэ:

«Тайба Сэмэнэ — тыа уола
Субу манина ыал буолан,

Олорбута», — диэгигит ахтаарын,
Оппун, маастарбын таптаарын,

Бэйэм курдук биэбэйдээринг,
Сэмэн сиэннэрэбит диэринг!»

Сэхэн бүттэ. Хонохолор
Остуулларыттан тураллар.

Көмүлүөк уотун ожониор
Күөдьүтэр уонна ожолор

Ороннорун кэkkэлэччи
Ойортуур, онох эргиччи.

Айылба эггин кэрэлэрин,
Ласпыт сыл үе дынтилэрин

Тыа кыллара көрбүттэрин,
Оитон хайдах үөрбүттэрин,

Ити сэхэнтэй истэннэр.
Кэрэхсээннэр, астынаниар,

Ожолор Сана дыл түүнгэ
Утуйбуттар, буор үүтээгнэ

Оттон ожониор бэйэтэ
Утуйбакка олорбута.

Онобор маңы бырађара,
Оболорун туой сабара,

Халлаан сырдаан кэлнитэ —
Ханик эмэтик симмитэ.


Оинук Кэнкэмэ сиһигэр,
Ойуур-тыа адъас иһигэр,

Тайба Сэмэнэ ожониор
Сана дылы көрсөн турар.

1968 г.



САИЫНГЫ НОМОХ



Оюу зэрэхлийн эбэм кийснир
Остуоруйаларын санаатым,
Они тантваан ийилднир, кэрэхшир
Оболорбор бүгүн анатым.

Тыаџа чычаахтар ыллыллар,
Толоонгио тыал көрүлүүр,
Ууга балыктар ооницууллар,
Күн чөвьлла күлүмнүүр.

Ыраах күөх хайа аныгар
Лааъырга обо мустар,
Оттон сайылых малыгар
Сорох сэйнин истэр.

Сайыммыт тобо кэрэтэй:
Сырдык түүннэр түнэллэр,
Утуяарга да учүгэй —
Дыкти түүллэр көстөллөр.

Саргы эбэтий сэйнин
Саныы сыйтан түнээтэ:
Лингкинэс тинтээх сиинизэн
Соботох ийэр этэ.

Эмискэ дыкти арыллар:
Тинтэр сүтэн хаалаллар,
Иниэ көнө хонуу буолар,
Чугас дыон сандараллар.

Саргы союйна одуулуур,
Көрөр: булгунных турар,
Тэллэбэр түпгэ буруолуур
Онио эбэ олорор.

Эбэ Саргыны көрөётүн
Эйэбэстик мичээрднир,
(Оо, дыэ авта, муодатын
Оттон Саргы билбэт дин...)

Эмискэ Саргы ийигэр
Эргитэ маниых саныыр:

«Остуоруйа киэн сиригэр
Араана кэлбийн» — динр.

Эбэ Саргыны ынтырар:
«Тоойуом, кэл, манна олор!»
Уонна дьэ били сангараар
Дьониорун диэки көрөр.

Онио улахан сэргэлэр
Утуу-субуу тураллар,
Күөх да күөх чэчир кэккэлэр
Түнүлгэни курдууллар.

Мөбөл ураха таңтар
Мустубуттар көр эрэ:
Сахалын оствуоруйалар
Саныр-ахтар дьониоро.

Тураг Чурум-Чурумчуку
Ньургуйяаната да баар.
Тугу эрэ обургууну
Уурталыры туой изар-изар.

Чаахаан, айа сүгэхээрдээх
Чаачахаан эмнэ кэлбит,
Алаа Мобус күтүр сүрдээх
Айабыттан куопшут эбнит.

Били мууска халтарыйбыт
Таал-Таал эбэ быньялаах,
Тайаар ыга тайаммыт,
Икки туос ыафайалаах.

Биир ынахтааца биллибит
Бэйбэрикээн эбэбит,
Тууяанын бирахнат эбнит,
Бүгүн да илдээ кэлбит.

Оттон Мэнник Мэннингийн
От-томноохтук, көрсүөтүк,
Сэнхэргэхэр сибигинээн
Ажам дьоншуун үтүөтүк.

Били булгунинях кэтэээр
Көмүс муоңу көрдүүр уол,
Араана муоңун көтөөен
Тураг дин уолчаанын ол.

Олонхолуур ээ бадаца
Ол Оноджоон-Чоохоон,

Итиччэ киэн түнүлгээ
Иниллиэбэй ол хайаан.

Саргы бэркэ дынтиргээтэ
Үердээз азата сүрүн,
«Дээ көрдөбүм,— дэтэлээтэ,—
Остуоруйа дьониорун».

Эбэ унга илингинэн
Унаарычы далбаатыр,
Эйэбэстик күлбүтүнэн
Дьониорун биир-биир ааттыр.

Онуоха били дьонноро
Нерүен нөргүйэн баран,
Аргыйн симиттэ санара
Биир-биир эттилэр үөрэн:

Чурумчуку бастаан турда
Хамнанар добох-игэх,
Уурбут чөмөх таанын көрдө,
Таастара сурдээх элбэх.

Тох буор тоторбот дниллэрэ
Долуой сыйна, чахчыта,
Өлгөм быйанымт үллэрэ
Сабаланна быныта.

Төнүргэс төрдүн аайтын
Түөр да — көмүс күлүмнэс,
Аарыма таас арангатын
Арый да — алмаас килбэс.

Тардыллыбыт чаачар курдук
Чаачахаан чахчас гынаар,
Итиэнэ турган обургун
Этэ-тына санараар:

«Алаа Мобус ангалатын
Адьас чахчы дьэ биллим,
ХардырՃачы хабыалаатын —
Хата, куотар суолу мин буллум.

Сиэмэх-ингсэ да тинһиттэн
Син бынаныаха сөбүн,
Хорсун санаабын киэн туттан
Хор дьоммор мин этэбин».

Тайааны өрө кетөөен
Таал-таал өр турбахтаата,
23

Онтои күнгээ эвэрдэтийн
Оргуудук этээхтээтэ:

«Көмүстэриэм, күн баар күүстээх,
Көмүскээччи, быынааччи,
Күлүгэ суюх күлүмнээтин,
Тыктын тырыбынааччи.

Аан дойднуу аламай күн
Арагаччылын турдун,
Кини өлбөтүн-сүпнэтин
Кини уруйдуу көрдүн».

Бинир ынахтаах Бэйбэрикээн
Бэрт да эбэе бынылаах,
Үргүг илгэ — үүт, сүөгэй элбээн,
Үербүтэ, эчи, баанаам.

Маңааныйата киниээ
«Маа!» — динир оболоох үүгү.
Олону көрдүн да кини
Ооньыон баңтарар үүгү.

«Хочо, толоон, алаас айы
Хоногоркоон муостаахпыт,
Сыны, үрэх сирбит айы
Сыспай-иалны сиэллэхпит

Умүөрүнэ мустан ийэр
Үргүг илгэ элбээтин,
Сайын айы ыныах ынтар
Саргы дъаалы урдээтин!»

Уркуктуя орой мэнник
От-томо суюга биллэр,
Мэнгийзэн бэрт көрсүэтүк
Мичээрдни, кэлсии кулэр.

Уолууг улахан киñиллийн
Уорбата, сылыга сүр:
«Ситэн аххан силигиллийн
Сир ахаа үүнүүгү» — динир.

— «Ону, нохоо, хантан биллин? —
Онохочоон ыйытта.
— Оттон космостан биллэбим —
Уола хоруйдаан эттэ.

— Сотору Ыйбыт ыалларын
Ыттара үрэллэрин

Истиэхпит, — динир уол дъээберэн,
Дьон бобону күллэрэн.

Син сайын кэлэн бадаба
Синэ курун устубут,
Күө-дъаа үөрэ сангардаба
Көмүс мус мөрдүүр уолбут:

«Булбут мусспун бу абалым
Дьэ мус да мус барахсан,
Баайдцаах аххан булгуньыбым
Бу суюх буолуо сир ахсын.

Булгуньыбым тэллэбүттэн
Буорун ылан көрбүтүм,
Кынгыл көмүс элбэйттэн
Оо, олуун үербүтүм».

Онолутан эчи сүрун
Онохочоон Чоохооммут,
Олонгхо этэн энсэрин
Иниллиир бары дьоммут.

Итичээ киэнг түүлгээ
Иниллиэ дуо диебитим,
Хата онтум иниллиэбэ
Хайа, тыа да кэнниттэн.

Күлүмүр көмүс хайалар,
Көбүхтүүр күөх байваллар,
Кыннатаах көтер мингэлэр
Олонхобо бары бааллар.

Онохочоон олонгхотун
Онолутан бүтүүтэ,
Оргуудай абаа эбэ-хотун
Эбэн биэрдэ түптэтин.

Уонна дьонун бинирдни ааба,
Латтарын этитэлийн,
Бааныбалыыр дин бадаба,
Кэрийэ көрүтэллиир.

Итиэинэ бэйэтэ тураи
Ураа диехи хаамар,
Кимнээх эрэ сүүрэн кэлэн
Урааны аналлар.

Дьонноро Эбэ-Хотунга
Нөргүйэ-нөргүйэлэр,

Бука бары тэбис-тэнгэ
Урахаа тийнэллэр.

Оитон түүл түүлэ өттөө,
Түнтэ буруотун курдук,
Били дьон-сэргэ сүттэвэ
Түүл ониук буруо курдук.

Саргы үнүктан кэлбигэ —
Сарсыарда бэрдэ буолбут,
Ыбраапыт эбэ турбута,
Ыбраас күн түнүүкэ көрбүт.

Арай түнүүгүн таңыгар,
Альас чугас маңыгар,
Сылты чычаада саңаарар,
Кими эрэ ыңырар.

Саргы түүлүн саны-саны
Таңырдьаны одууласта,
Үрдүк былыкка қылбагны
Үер харангаччы көттө.

«Оо, итинник үрдүк сиргэ
Көтөн тахсыбыт кини,
Түнүүр тэнгэ дынктилэргэ
Сылдымы этэ», — динир кини.

Саргы кыыс туран эбэтийн
Хонугар аргыйн тахсар,
Түнээн кимнээби көрбүтүн
Быйтыяа дизэн кыбыстар.


Аата, добор, сүрүкэтин,
Кыбыстыах сир бүттэвэ,
Түүлүгэр кини эбэтийн
Түбээн көрбетөв.


Очнооб эбэтэ хайдах
Кини түүлүн билиэбэй,
Биир түүлү, биир кэмнгэ хайдах
Икки кини көрүөбэй?

Кыбыстыма, Саргы, кэбис
Остуоруйаны билэр
Оболор итинник олус
Дынктийн түнээччилэр.

Төрүөбүт күндү Сир Ийэ
Түүлгэ даҗаны көстөр,
Ити эбээт үчүгэйэ
Остуоруйаны истэр.

1970—71 с. с.





ОЛООНХО

Сана дыл кэлэр түүнүгэр,
Сартлаах киэнэтгэр,
Оволорбор онгостоммун
Олонхолоон эрэбин.

Хайа эрэ сымлаахха,
Ханийк эрэ алааска,
Эргэ өтөх кэннингэр,
Эрбэйин от быныг гар
Күүдээх бухатыр тахсан,
«Күтүр көхсүм барахсан
Күнү бүэлээбэтэр» динэ,
Кеигенө софус, сэрэнэн,
Мукуччу туттан бараан,
Мултууллан олордо.

Ити күүдээх бухатыр
Иккин-үс бытыктарын
Имэринэн кэбистэ.
Уонна сүрдээх үлүгэр
Уохун-тийни хамнатаар,
Чыбыгыраабакка эрэ
Тытылба тылларынан,
Сатаалахтык сананан,
Сагаран-ингэрэн барда:

«Үкэр от ёргөс үнүүлээх,
Манчаары от батастаах,
Быннытыват быта уга
Быа-куйбуур кымнымылаах,
Саарлыт бурдук Otto
Саабылаан-сандал батастаах,
Күнү күлүктүүх бадахтаах,
Күкээрийбит күөх көбүстээх,
Көмүс туорах аһылыктаах,
Күлтүрүүкү-мүлтүрүкү
Күүдээх бухатыр мии буолабын,
Лар-саарги автырарбын
Ангалалар эрэ билбэттэр.
Харалбаниар көрбөттэр,
Хампы тууох буолаллар.

Куемчулүүр кэллэвнэз,
Куемэйбин көңкөңгөтөн
Көрдөстөрбүн эрэ дуу,—
Кингэ-наара бэрдинэн,
Көрбиирэ сүрдээвнинэн
Кизэг дафанды сирдэргэ
Кэпсэлгэ-номохторго
Күлүүтэ суох ахтыллар
Күтэр Бootур убайым
Этиэх бэтэрээ өттэ
Элнийэн кэлиэх этэ.

Чуор төнгүргэс үрдүгэр
Чуо тахсан олорунар,
Көндөй тинтии хооннуугар,
Куех сэбиридэх быныгагар
Күөлзнийэ утуяар,
Чысхаан тыалы ыныран
Чыныргыыр-чаырыгыыр
Чыс-чос күүдээх дин
Чыччый аймахтаахнын.
Мондбий айылаахтан
Мөботовчоон дуо дэнэр
Сүүрэр атахтах аймахтан
Сүрдээбэ убайдаахнын.

Балай мааска баџайы
Манык сырдык күнтэн
Хараџа саатан дафанды,
Харангаба сытарыттан
Төбөтө ыалдьан түнгистэн,
Түөкүн көхсө түрдэстэн,
Тынгырабын кистэнэн,
Тытыр-таатыр уктэнэн
Иччигин тобоџун сиэри
Ингээнгнэхэн эрдэбэ.

Тото-хана аһаабатађа,
Тобус хоммут суралтаађа.
Мингин кэлэй сиэбэккэ,
Мэнгэйин мөлтөппөккэ,
Тобо тылын салана
Токууллан сыттађай?..
Көкөтүм кэлэрэ буоллар,
Көрдөөбүтүн ылых этэ...
Уонна күүдээх ол-бу динки
Олонгютөлөөн кэбистэ.

Олонхо буолан баран
Омуна суох буолую дуо...
Ити хаадылыры сананы
Истибитэ дуу кини,—
Хантан хайдах кэлбитэ
Харахха көстүбэккэ,
Хайа саџа улахан
Хара мааска обургу
Ханталдыйан кэллэ да,
Халлаан сырдык кэмнгэр
Харалбана бэрдэ дуо,
Көрүмүнэ, күскэннээн,
Күүдээх адъас аттыгар
Көскөс гына олордо...
Онуоха дуо, лоботтоор...
Үөгү-айдаан буолуоба,
Өлөрсүүү тахсыађа —
Эрдэтинэ сэрэнэн,
Бэйзлэрин билинэн
Чооруостар, чугас сылдьан,
Чууп-чаап дэхэн күрэнэн,
Үрү-тараа көттүлэр,
Үрэл-бураг сүттүлэр.

Олонхо буолан баран
Омуна суох буолую дуо...
Хара мааска баџайы,
Хайа саџа да буоллар,
Халлаан сырдык кэмнгэр,
Харалбаны үгэннгэр,
Адъас чугас аттыгар
Аха — күүдээх олорорун,
Сытын ыллар дафанды,
Сынлаан субу көрбеккэ,
Абатыгар алаарынгныы,
Кынтыгагар кыннаныы,
Уонна-тиниин салбана
Олордоо үүх кини...

Онуоха били киэбирийт,
Ониукпун-маныкпун дэммит
Күүдээх бухатыры куттанан,
«Куотар оројун кэнгэтэн»
Хађа эрэ да олордор
Хаадылаан сордонор:
«Тойон Мааска, дорообуйга,
Тугуй-ханигыг доруобуйга?..
Тоторгун адъас көрдөөмө,

Туга да суюх, бэйэм мээнэ,
Харангба сытарбыттан
Хал буолан, бу орохпүттэн
Сиага тахсан олоробуй,
Сандал күммүн көрсөбүн».
Уонна илин атабынан,
Охсон эрэдний туттуунан
Быар куустуунан кэбистэ,
Быны-тахаа тубуста.

Өлүү кэлэрэ төрүөттээх,
Үлүгэр да төрүөттээх:
Балай мааска, малах гынан,
Сиага хоту эргиллэн
Алаарынны көрбүтэ
(Ас булан хата үөрбүтэ)
Адьас бу (кини да сөөбер),
Ааттаах күүдээх олорор.
Тийс, тынырах тэхиинпээтэ,
Ингээ-мэнэгэй тулупната,
Түрдэстэ түстэ да,
Түргэн үлүгэрдик,—
Кутулах сордоох үрдүгэр,
Курбуу чаңылбан курдук,
Сарбачны туттуубуунан
Саба кэлэн түстэ.

Онуоха, өлүү кэлиэбин
Оройдообокко олорон,
Күүдээх эрэйдээбим
Көхсүи смына көтүллэн,
Ойоюно тохуттай,
Хатарба үрүмэнн
Хамины тулпут курдук,
Хардырбаан эрэ хаалла.
Аата, эчи, түргэнийн,
Алдьархайын эбитни...

Кэпсэммитин сэбэ куудээх
Кэйгэллэспитэ буоллар дуу,—
Олонхобут да сүрдээх
Үүни буолуоха этэ дии.
Күүдээх бухатыр мунгаах
Күнтэн ити сүттэбэ,
Оа нини кыра обунаах
Олонхо манан бүттэбэ.

1968 с.

1

Күөнэхтээх күндүл күөллэрдээх,
Анды төрүүр алаастардаах,
Хонууларга кустук туһэр,
Чараангара га сарыал саһар,
Ыллын сытар ыллыктардаах,
Кэвсийн турар кэриллэрдээх,
Тайцатыгар тайах уүһүур,
Түбэтигэр түүлээх тохтуур,
Таатта үрэх кытытыгар
Таавла-саһыл хонуутугар
Былымыр-былымыр өрдөөвүтэ,
Быдан-уххайн сымлааџыта,
Икки сымы-сымлатааџы,
Кыраларыттан кырабы,
Кытыгырас, көрсөө-сэмэй,
Эгил-тэгил, эмдэй-сэмдэй,
Икки баччыр уол оболоох,
Тулалайах, дъаданы мунгаах
Олорбут үүн эмээхснин,
Үлэлзэн, өлбөккө, мөхсен.

Ингизчэ — улахан уол аата,
Илгнэлимэ — дизн кырата.
Ини-бийлэр бэрт иллэхтик
Кыраларыттан бэрт элбэхтик
Бултуу-алтын ооннууллара,
Уонна хабылыктыллара.
Онтон, улаатан бараниар,
Борбуйдарын кетөрөннөр,
Сайныыгар от оттууллар,
Кыныыгар наар бултууллар.

Ийзлэрэ буолладына,
Иэдьэгэй эризи миаџын
Көрөн-истэн, хотонуттан
Күнүн аайы быкпат онтон.
Уолаттар биир мингэлэхтэр —
Уу-дьоруо улаан биэлэхтэр.



Оиу тыаџа — бултарыгар
Уолаттар иадъэ бараллар.
Өйүелэрий ынтырдаллар,
Табаланан айаниныллар.

Быһыйдара, бөвөстөре,
Бултууртсан сылайбагтара,
Бултаах сири булаллара,
Обунан бэркэ ыталлара,
Сиэллээбинэн, Түптуйүнэн,
Сир кэтэж Игидэйинэн,
Аллаах ат атаџа тнийбэц,
Амматыгар эмээ тийбэц.
Үс саха төрдө киэн туттар
Үтүөкэн дьено буолбуттар.

Таатта ууга таһымныта,
Талахтарынан ылыыта,
Бу икки быһый ојолор
Холкутук быһа ойоллор.
Эрчимнэрэ киирдэчинэ —
Эрийэллэр тиити дабаны...
Ол тииттэрэ Ныридэйн
Хайаларыгар эркээйн
Буолан турбуттара үһү.
Көрөрө айаниныт киши.

Сангала уорааниааба,
Ыраах тийэр дорбооннообо.
Игиэччэ Аммаџа туран
Энсэлтигээ доргутарын
Тааттаџа туарар иинтэ
Таңыгар курдук иинтэ.
Алта көс сиргэ кэлэллэр
Радиота суюх кэпсэтиилэр.
Ониук дорвоон сангалаахтар
Ол ини-билии уолаттар.

Итиэхинэ бэйэм көрбүтүм
Дылдан тиит үөһээ еттүн
Батас дьөлө охсубутун,
Диринг дьабаа онорбутун,
«Ол бухатырдар оонньоонир,
Охсубуттар», — дииллэр дьонир.
Алааны туора уурннаар,
Уон икки туос оноронир,
Кылыйса оонньуур эбитеттэр
Быһый чулуута эрэттэр.

Кынын бултуу, сайни оттуу,
Ыйнахтарга курса, ооннуу,
Ийзлэрин көрөн-истэн,
Таптырын анатан-сияэтэн,
Иниэччэлээх Илгизлимэ
Эрэй мунгун билүүнинэ,
Бишир ынаахтаах да буоллаллар,
Бэркэ ахаан олорллор.
Даллара — тайба тыалара,
Күөстэрэ — күндүл күөллэрэ.

Таастарыттан да көрдөххө
Дагда буурай, модьу-таба,
Сарыннара сабырыспыт,
Бүлгүннэрэ мөкүрүспүт
Куоттарыа суюх тарбахтардаах,
Кум-хам туутох ытыстардаах,
Сулламмыт курдук сотовоох,
Хатыллыбыт харылтардаах
Бухатыр киэнтээх оболор
Богдоруна улааталлар.

Тайгастарын аёйниахха,
Тардына эппээт буоллаахха,
Оюус тириитин бинирдэрэ
Олооччу оюостор эрэ.
Түөрт буур тайах түнэтинэн,
Төптүк, кылгас сон тигинэн,
Киэнтин, ыга кэтэллэрэ,
Сотору собус тэллэрэ,
Бэргэхэллэрэ дафана
Бэрт кырата суюба ини.

II

Уолаттар күн тура-тура,
Булту-алтын, тыэнүү көрө.
Тайбаларыгар тахсаллар,
Таатта, Амма тыаларыгар...
Киэнэ, бултаан, дынэллэргэр
Сылайсан кэлэллэргэр —
Ийзлэрин аха бунаар.
Оноён оттон кэбинээр,
Уолаттар эт мотуйаллар
Уонна бэркэ утуйаллар.

Хас сыл ол курдук уолаттар
Үерэн-көтөн олорбуттар?..
Ону сэнэн обонниоттор

Оичу дафана эппэттэр,
Ийзлэрэ өлөн хаалбыт.
Саастанаан куралай буолбут
Уолаттарбыт бэйзлэрэ
Чорон иккийэбии эрэ
Бурууланаан олорбуттар,
Бото собус дыон буолбуттар.

Блай саныр барынны эрэ,
Уолаттары көрө-көрө,
Иигэлээх, чугас ыал баайдар
Иигэрсишэр буолан баартар:
«Бу дъаданы ийноколор,
Мантан ииннэе тоопокколор,
Сүөнүлэрбитин сиэхтэрэ,
Сүедэнгири эхнэхтэрэ.
Эрдэтинэ кинилэри
Эхнэххэ баара имиэри!»
«Аата, тугун сүрүктэй,
Айдаардахтара дынктитэй!
Дъаданыларын туңугар
Дыакыллар, кыргыллар мунгар
Сырыттахтара» — дэхэллэр
Суонар сураы истиинэр,
Бары дъаданы ыаллара,
Баайдартан уратылара.

Саамай ордук Сабардаан баий
Саанар, өстөнөр үүн инаар.
«Ити үэлэн бэдиктэри
Дыакыйтальмааха!» — динр кини.
Уолаттары албынаары,
Юн араас нымыма булаары,
Сабардаан баий сытар, турар
Санаата эрэ ол буолар,
Сүүс сүбэниттэри мунньяар,
Сүүрээр-көтөр, ханиньяар-мунньяар.

Сабардаан санаа тобулар,
Сабарай ойууну булар.
Итиэнэ этэр киниэхэ:
«Иниэччэ уолу иирдиэххэ,
Убай кинитэ иирбитин,
Өйүн-тэйүн сүтэрбитин.
Көрдөбүнэ — Илгизлимэ
Сочко да мөккүүмүүэ
Биниэхэбэ бэриннэээ,
Бэртэхэй чафар буолуоја!»

Ситиник сүбэ буланнаар,
Сабарайы ынгыраниар,
Ингизчэлээххэ ытгаллэр,
Изээннээх тылы этэллэр!—
«Уу дьулайыгар турангын,
Хомуунгун түнганингын,
Кутун-сүрүн кураанахтаа,
Кулугур таас кулгаахтаа,
Оннун булуода оччоо
Ол да дьулааннаах уол обо!»

III

Ингизчэлээххэ кэлэллэр
Эгни араас идэлээхтэр:
Сүбэйннэр, астааччылар,
Көннөрү тыл ыстааччылар.
«Солото да суюх эрээри,
Обзорбутун көрөерү
Кэллибит»,— дийллэр ол дьоннор:
Эмээхситтэр, олонньоттор.
Кинилэрдинин ойуун кэлбит,
Тобо кээлтин ким да билбэт.

Ингизчэлээх дьонги ўэрэн,
Илин-кэлийн түхэ сүүрэн,
Мас маастын, астарын астаан,
Тайах эттээн, хаастаан, кустаан,
Олгуйдарыгар уктулар,
Оргутан будулуттулар.
Тобо дьон-сэргэ мустарын
Билбэтэллэр да, астарын
Уолаттар син бэлэмнииллэр,
Улаханын сэргнииллэр.

Ыалдыттар ахаан-сиэн бааран,
Сорох сытан, сорох бааран,
Им-ним буолуута ыаллара,
Истин түлларын ыллара,
Уолаттарга субэлниирдии
Онолуйар: «Истин, дъэ, дуу
Күүскутүгэр күүс эбээри,
Кестүбэйтэн көрдөнөөрү
Кэлиистэ ойуун убайгыт,
Ону энгиги тух дийгит?»

Тух дийхтэрин булбаккалар,
Уолаттарбыт булкуллаллэр:

«Күүс эбээри ойуун кэлэр,
Күүнү кимтэн көрдөен ылар!..»
Илгизлэмэ уол сангартай,
Убайа тух дийбин билбэт.
Онтон арай дъэ Ингизчэ
Эттэ: «Буоллуи дафанды, чэ!»
Уонна ононун иннингэр
Уоллара олорон биэрэр.

Ойуун баттабын ыньянаан,
Уордаах дьүүнүн ылынан,
Тангааны кэтэн, дүнгүрүн
Үстэ-туэртэ дөрүн-дөрүн,
Охсо-охсо уолга кэлээ,
Кыланна, часкийда, күллэ.
Үөхэ кетүөх даллангаата,
Өрүтэ ыстангалаата.
Орто дойдуттан арахсар
Аартыгар итинник тахсар.

Олоппоюнан салжанаан,
Ингизчэ дьулайын булан,
Ойуун суордуу хаафырбаата,
Тойон кыллымы чаңырбаата,
Чупчуруйан чуубурбаатта,
Обортолоон суубурбаатта.
Дүнгүрүн лүнгүрэтэ,
Бохсуруйан дынгилнэтэ,
Ону турган Ингизчэтэ
Ончу дафанды билбэтэ.

Оннук кыран, ойуун бүттэ,
Сарсыныгар турган эттэ:
«Түнгалаатым»,— дэтэлээтэ,
Дынэтин диехи тэскилээтэ.
Ингизчэ уруккутунан
Чэгизниник, бэртик туттунаан,
Бултуу-алтын, дынэтин көрө,
Интинийн күлэ-үөрэ,
Сырттылар, олордулар,
Сыллар-күннэр үнүннудар.

IV

Сабардаан баай дуол тохтообот,
Уолаттары сүгүннээбэт.
Кинилэргэ илдьит ыытар,
Илдьитигэр манийк этэр:

«Модукаан уола Тиңкээн,
Буула бухатыр киңийдээн,
Сүгүннээбэтигэр тинидэ,
Сүөнубун-асын мэлиттэ.
Оболор эрэ буоллартыгт —
Олоньор иниин ыллартыгт!»

Уолаттар ону истэйнэр,
«Ол эмээ тобо...» дэхэннэр.
Измнэрин-дъяамнарын биэрбээт,
Эттэх айы барбат-кэлбээт
Санааларын ылынаннаар,
Санграбакка сымдьяллар.
Онуха Сабардаан туран
Уолаттары ынтытараан,
Ханаалаахха ыныах ынаар,
Кер-наар бөөнүү ашар.

Үс түүнээх күн көрүлүүллэр,
Ингэцчэлээх оюно күннүүллэр,
Тустууга, мас тардыныга,
Мистанаа, кылыйныга,
Обунаан сымбай ытыыга,
Эпчиргэлээн бырабыыга —
Барытыгар бастын буолан,
Мүнэхары бөжө ылан,
Өссө көнгир сурахтара,
Бу саха бухатырдара.

Ыныах кэмигэр Сабардаан
Ымалдыйар, саһылыкаан,
Ингэцчэлээххэ өйдөтөр,
Эппитин өрүүтүн этэр:
«Күүсүүт төнөтүн холону,
Игидэй мунгур тойону —
Тиңкээн иниин ыллартыгт...
Оччою дээ ыччаттарбыт
Дьюн буолбуттар диех этбит.
Чэ, ону билинг бэйэйт!..»

Уолаттар ону истэллэр
Уонна санаан кэбиñэллэр.
Сабардаан бабар сангардын,
Истихит суюба букатын:
Тайбаттан сырбаан энэни,—
Бороог куобах бэргэнни
Тутардаабар чэлчэкитик,
Булгу сөрөөннөр түргэнник,

Дынэлэригэр аёалллар,
Оинук бухатыр оболор.
Тэгил сирэг тээнэхтэрэ
Баар буолуо, бука, ким эрэ.
Оинуун эн, мин дэхэнэри,
Добор, атас көрдөхөөрү,
Тиңкээн сирэй көрсөн,
Кылыйсан, ытышан, сырсан.
Күүстэрийн көрүнээриллэр,
Баалларын биллэрээриллэр,
«Убайы көрүөххэ», — диниллэр.
Уолаттар Игидэйдиллэр.

V

Биэлэрийн табалааннаар,
Сири ыллар син ыланиар,
Киэн алаастар кириилэрэ —
Кирбии тыалар кэлнилэрэ.
Куула тинтэрийн тэтэрэ
Күннэрэ ырдайа киридэ.
Борук-сорук буолуутугар
Тиңкээн ураатыгар
Дээ бу тийнэнэр кэллилэр.
Тэлгэнэтигэр киридиллэр.

Ураа оттуллан турар,
Ураанан буруу оргуйар,
Аан таңыгар, көрбүттэрэ —
Турар эбит тобо эрэ
Олоньордорон ох савата,
Улахана сүрүн, аата.
Илгизлимэ сүүрэн тийнэр,
Тардан көрөр да, мэлнийэр,
Онуха убайа тардар,
Түөнгүрээр эрэ тириэрдэр.

Чугуяа туттан, ыалдыттар
Ааны аргыйдык аспыттар,
Олоньор булдуугар барбыт,
Эмэхсхин эрэ баар эбит.
Нөрүөн-нөргүйэн баарннаар,
Уга оронно баарллар,
Сангата суюх олорбохтууллар,
Таңырдья туюх эрэ сууллар.
Ити сүгэхэн уураг,
Олоньор, нөрүйэн кириэр.

Кэлбигтэри кэрэхсээбитэ,
Эчи, төрүт биллибэтэ.
Үнүлтаата сутуруутун,
Уонна аиньыалаата уотун.
Буур тайах ангарын бинирдэ
Эмээхсин эттэтэ уурда.
Олониор хангас түнэбэр
Уоттаах хардаас түнэр.
Уот уоттуу сиэн барбытыгар.
Эмээхсин аймаммытыгар:

— «Көрдэххүнэ, ыллаанын дин»,—
Олониордоро иниэ динр.
Хардаас түнэр түнэбэр.
Хата, ону билбэт дөвөр.
Күтүр, аата, сүрүкэтийн,
Билбэт дин, уот сирийн этн!»—
Игнээччэлээх дүулайаллар,
Сөвэллэр да махтайаллар.
Эт мэтнийэн, кымыс ийн,
Утуналлар сылбах түнэн.

Сарсыарда олониор турда,
Сагалаах буола олордо:
«Оболорум суралхытын
Оччугуйдук истибитим,
Оониоон көрдөрө кэллэххит,
Мин туос ууруом, кылыйнаахыт,
Охпунаан смыбай ытыхахыт,
Ониук, дээ, оониоон көрүөхнүт!»—
Таңырдья дабдакыс ойдо,
Хоноголорун ынгырда.

Уон иккитэ эрэ түстэ,
Угуор тыацаа тийнэ съста.
Онтон ыраах тинт чыпчаалын
Овчинаан бынаа ытаяатын:
«Чэ, оболоор, аны эни
Тэлөөнг олониоргут иэхин!»
Ониуха Игнээччэ турар,
Олохтоон көрдөнөн баарар:
«Кэбис, убаай, эниил буоллун,
Кэриэс-хомуруос иэс хааллын!»

«Кийн киэнин килбииншээбэ,
Кырдык, бухатыр дыннээбэ
Убайданийбыт» дин ўэрэн,
Бэрт түргэнник хааман, сүүрэн,

Тиэтэй төннүүбүттэрэ,
Дынэлэригэр кэлбигтэрэ.
Булт-ас бөженү таналлар,
Ыалы-дьону анаталлар.
Иннилэригэр, ким билэр,
Туох үлүгэр күүтэн турар?

VI

Сабардаан баай син бинир ёстеөх,
Сайылаан кэбинээр ёйдөөх.
Уолаттары влөртерөр
Түөкүүттэри көрдөөн көрөр.
Түптуй сирингэр олорор,
Түөкүн-албын дьонноругар
Кэхин-бэрник ыидыы ыттар,
Онино машнык тыл ыкыттар:
«Улахан ыныхаа ынабын,
Энггинин ыгырабын!»

Үс хонукка Илгиэлимэ
Өйнүе ылан, дыл белэмэр
Ыбраах тайбаба аттанар;
Үйтээн онгосто, оттоно,
Оттон убайа Игнээччэ
Саамай оното диэбиччэ,
Чугас бынтыттарын көрөр,
Хоммот. Дызиэтигэр олорор.
Ол олордоуна, арай,
Сабардаан баай ынгыттарар.

Көрүөн баарбыйт оботун
(Игнээччэ билбэт тоботун),
Түптуйтэн дьоннор кэлбигтэр,
Талылан бөбөстөр, бэттэр:
Тобус ўөрбэ үнүүлээхтэр,
Толлубат дохсун күүстээхтэр.
Олору ашапыт-сиэппит
Уонна Сабардаан дээ эппит:
«Кэлиэбэ маина бинир бэдик
Тутгаарын эрэ үчүгэйдик!»

Инитэ суюх. «Дээ хайнааха:
Барыаха дуу, барымыаха?
Барбатааха, син-бинир сүгүн
Олордуохтара дуо мингии,
Онон бааран да кэлиэххэ,
Туох-хайа буолтун билиэххэ!»

Ингэччэ тэрийн баар
(Арах ини, тухох-туох буолар).
Түптүй бээтгэр түөкүүттэр.
Ингизччэбийн күүппүүттэр.
Ааны аһарын кытари,
Тобус эрэг тэнгэ бары
Үрдүгэр саба туһэллэр,
Кэлгийэн кэбиһэллэр.
Ингэччэ тугун билбэккэ,
Эрдээтэн бэлэмнэммэккэ,
Түөкүүттэрэгэ түбэстээз,
Күүппэтэбии көрүстээз.
Ыга-бобо кэлгийэллэр,
Ыраах Түптүйгэ илдээллэр.

Үс хонуга дъэ туолан,
Дьиэтгэр кэлбите уола.
Убайа суюх. Дынэ тымныйбыт,
Ханиа барбыта биллибэт.
Икки-үс хонук устата
Ханиа барьай, тугу тута.
Илгиэлимэ уол ыксаата,
Дьиэттэн тахсан хাহытаата.
Хоруй суюх, арай, тыалара
Хонкуһаннаар тураллара.

Илии, арђаа сүүрэлээтэ,
«Иэдээнникпин»— дээтээзтэ.
Элгээн чүөмпэтин таһыгар
Эмискэ көрсүнэ түһэр
Сабардаан кулут-чајарын
Саминаарыкы-чуо Ньабары.
Ньабар мунгаах ытамныйар,
Ытыы-кэпсии ымманыйар:
«Ингизччэни Түптүй дьоно
Иппиттэрэ икки хонно!»

Ол иһин да сэрэйбитим,
Оннук этэ түүлүм-битим,
Аанай-туонай аbam эбит,
Хайдах, хаһан ситиһэбин.
Үнүү-өргөс, саадах ылан,
Кетүтэ турда тус илин.
Үрэхтэри өре сүүрдэн,
Толооннору туора көтөн,
Үөмэр-чүөмэр атыллатта,
Өрес-чөрөс айаннатта.

Төхө өр барбыта биллибэт,
Түптүй сирэ тийнэн кэлбйт.
Халлааны илин кырыта
Хатат бинтнин сырдыыта,—
Ингизччэ хааллыбыт дынэтгэр
Илгиэлимэ кэлбигигэр,
Түптүйдэр дъэ сэрэнэнэр,
Тутум үөһэ түһэннэр,
Хайа харбыах хамсаммыттар.
Туура тууох туруммуттар.

Түннүүгүнэн түһүө диэннэр,
Төбөө биэриэх буоланиар,
Тобус сыгыньях болоттор
Тоңуян, кэтээн турбуттар.
Сүрээс сэрэйэн, билэн,
Ааннара ханинатын булан,
Илгиэлимэ дынэ иһигэр
Бинирдэ ыстанан кэбиһэр.
Онуха дъэ ыксаабыттар,
Түннүүктэриттэн түспүттэр.

Бэйэлэрин мэһэйдэһэн,
Батастарын ыраах эһэн,
Тобус өттүттэн тулалаан,
Тобус дохсун сүрдээх, дъулаан
Түптүйдэр уолга түһэллэр,
Төннөллэр, эмиэ кэлэллэр,
Кэлбигиттэр киэр бирабыллан,
Турбуттар тосторун ылан,
Үөмэс-саамас үрэллэллэр,
Өстеөхтөө күрэнэллэр.

Уол истэр: аргыйй ингизтэ
Сангараар убай Ингизччэ:
«Сэтэ сириизн эриллэн,
Илиим, атабым кэлгиллэн,
Түптур түгэбэр сыйтабын,
Оёом, кэлбиккин истэбин!»
Илгиэлимэ батыйанан
Түптурү хайа далайар,
Убайын сийэтэн таһааар
Оттоох оронгио сыйтаяар.
Онтон таһырдья ыстанар,
Ыт охсор киин мэлигир,
Түптүйдэр бары саспыттар,

Түөкүттэр дээ син саашыттар...
Эт, кымыс бөөө киллэрэн,
Ахаан, сиэн, үссэнэн бааран,
Уолаттарбыт дойдууллар,
Табаланаан айанныыллар.
Бинтин булан, Илгизлимэ
Дьизтигэр үөрэн төнүнэ.

VIII

Үерүүнъян эбитеттэр онно
Үерэбэ суюх, сэмэй дьоннор.
Ойолоро кэлбитеттэрни
Бэлнэтээн ыныах ыспыттар,
Көрү көбүлүн түшнүттар.
Алгысчыт бэрдэ Намылба
Сааныгар бары түүлгэ
Үнкүүтүн таңаарара,
Бүгүн дааши чабаарар:

«Үөрэ-дьөрэ үктүөбүн,
Үнкүүнү төрүттүөбүн,
Алгыс эрэ ылланыни,
Саргыбыт салалыннын!


Ойолорбут, энги,
Онол кылын кэнимэн,
Дьолу кытта олорун,
Дьон өбүгэтэ буолун!
Алгыс тыла арылаах,
Соргу соботох суоллаах,
Үчүгэйгэ дьлуунун,
Үөрүүлээххэ тардынын!»

Сарсыарда тын хатытыгагар —
Халлаангна буруу тыргыллар
Кутаа аайы күөс-олгуйдар
Кустаах, хаастаах оргуйаллаа,
Сирин ийнтэрэ кымыс
Сиринлий кыниняар, уруг ас.
Бөөө-бынай дьон көстөннөр,
Мүнэ-хары үллэстэннэр,
Ингизчэлээби үөртүлэр,
Итинник оонньоон бүттүлэр.

Сабардаан хара сэнавта
Ситиэрин иининэ хата
Ол дойдуга аттаммыта,

Онои дьоно сыньяммыта.
Оттон уруккуларынан,
Өлгөм үгүс бултарынан
Күрүөх-билэ дьоноругар
Көмелөнөн олорбуттар,
Эрэй-мунуун билимиш
Ингизчэлээх Илгизлимэ.
Ол дьон олорбут сирдэрэ
Билигии баар онно эрэ,
Ол бөбөс абатын уүхүн
Олою буолбута уүхү.
Онно күөх да күөх нирэлэр
Ухуу-нуођайа үүнэллэр.
Таатта уутугар ойолор
Чалбана күннүү сууналлар.
Итиэнэ ырыа чычаахтар
Эргиччи өрүү элбэхтэр.

1970 с.



Иннокентий Илларионович Эртиков

ТАЙЦА СЭМЭНИН СЭНЭНЭ. (Рассказ таежника. Для детей младшего и среднего возраста). На якутском языке. Якутск, Якутское книжное издательство, 48 с., с илл. 1972.

Художник С. Ф. Федоров

Редактор М. Е. Талоргей

Худож. редактор Л. С. Петрова

Техн. редактор А. В. Егорова

Корректор А. Н. Троева

Сдано в набор 24/IV-1972 г. Подписано к печати 4VII-1972 г. Формат бумаги 60x90^{1/8}.

Бумага тип. № 3. Объем 3,0 физ. п.л. Усл. п.л. 3,0. Уч.-изд. л. 2,63.

Тираж 10000 экз. МЛ 00075 Цена 16 коп.

Якутское книжное издательство
Якутск, Чайковского, 28

Якутская республиканская типография им. Ю. А. Гагарина
г. Якутск. Кирочна, 9